

Pojedini brojevi:

U Beogradu i u krajevima zaposjednutim od s. i. kr. čita se cijeli od . . . 10 helera
 U Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-Hercegovini i Dalmaciji po cijeni od . . . 10 helera
 Izvan ovog područja po cijeni od . . . 12 helera

Mjesečna pretplata:

U Beogradu i u krajevima zaposjednutim od s. i. kr. čita se cijeli od . . . 2-50
 U Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-Hercegovini i Dalmaciji . . . 2-80
 U ostalim krajevima Austro-ugarske monarhije u izostranstvu . . . 4-50

Oglasi po eljentu.

Uradništvo: BEOGRAD, Vuka Karadžića ul. broj 10. Telefon broj 83.
 Uprava i primanje pretplate Topličin venac broj 21. Telefon broj 25.
 Primanje oglasa Kneza Mihaila ul. broj 38. Telefon br. 245.

Ratni izvještaji.

Izvještaj austro-ugarskog glavnog stožera.

Kb. Beč, 15. juna.

Istočno bojište:

U istočnoj Galiciji i Wolyniji traje i dalje na više mjesta pojačana ruska borbena djelatnost.

Taliansko bojište:

Kod vojske na Soči nema osobitih događaja.

U Koruškoj pojačala se topnička vatra u odsjeku Plöckena i Flitschera do najveće žestine. Odbijen je napad, koji je preduzet protiv naših položaja na Rombonu.

Na visoravni Sette Comuni (Sedan Opština) pojačala se topnička vatra.

Jugo-istočno bojište:

Nema osobitih događaja.

Načelnik glavnog stožera.

Diktator Kerenski.

Nova Rusija ima da računa sa velikom tri neprijateljska faktora: središnjim vlastima, sa kojima se nalazi u ratnom stanju, sporazumnim silama, kojima je obvezana tajnim ugovorima i na posljednju svojim vlastitim unutarnjim poteškoćama. Od svih ovih triju faktora posljednji je najopasniji, jer najviše ugrožava Rusiju. Ratno stanje sa središnjim vlastima, dok se Rusija zadržavala mirno na frontovima, nije joj ni najmanje smetalo, da se konsolidira u svojoj unutrašnjosti, a i razmirice sa sporazumnim silama ne čine nikakovu neposrednu i direktnu neprijatnost i zaprijetu za Rusiju. Ali Rusija ne može da bude gotova sama sa sobom. Rusija je danas već četvrti mjesec slobodna, uživa onu slobodu, koja je bila uvijek ideal demokrata na svijetu, ali nered u zemlji uzima sve veće forme, biva svakoga dana sve veći.

Velika ova država rastrkala se i razbila u mnogo manjih kompleksa, pojedine varošice i sela proglašuju samostalno republike, a svi su se pokušali dosad izjaloviti, koji su išli za tim, da se ruska vojska opet osposobi za boj; Kerenski, koji je još prije nekoliko sedmica bio Bog sviju revolucionara, grozio se diktatorstvom, što će svoju snagu upirati na bajunete. Onaj, koji nije dao da se njegov sud o ruskoj revolu-

Bitka u Flandriji na novo usplamtla. — Ribot o abdikaciji kralja Konstantina. — Atentat na ministra Thomasa.

Riješenje ugarske krize.

Car i kralj Karlo u Budimpešti.

Kb. Budimpešta, 15. juna.

Njegovo Veličanstvo car i kralj Karlo stigao je danas u Budimpeštu. Grad je bio okičen barjacima.

Sastav nove vlade.

Kb. Budimpešta, 15. juna.

Službeni list objelodanjuje u posebnom izdanju listinu članova novoga kabineta. — Nova je vlada sastavljena ovako:

- Ministar predsjednik — grof Marvo Esterhazy;
- minister za unutrašnje poslove — Gabriel pl. Ugron;
- minister pri Previšnjem dvoru — grof Teodor Batthyany;
- minister financija — dr. Gustav Gratz;
- minister prosvjete — grof Albert Apponyi;
- minister za trgovinu — grof Bela Serenyi;
- minister za poljoprivredu — Bela Mezzóssy;
- minister pravde — Vilim Vaszonyi;
- minister domobranstva — podmaršal Aleksandar pl. Szurmay;
- minister za Hrvatsku — grof Aladar Zichy.

Oproštajna audijencija staroga kabineta.

Kb. Budimpešta, 15. juna.

Njegovo Veličanstvo primilo je danas u oproštajnu audijenciju članove staroga kabineta. Među njima nalazio se i ministar domobranstva pl. Szurmay, koji je stupio u istom svojstvu i u novi kabinet.

Prisega vjernosti novoga kabineta.

Kb. Budimpešta, 15. juna.

Njegovo Veličanstvo zapriseglo je danas poslije podne u 2.30 članove novoga kabineta.

Napadaj njemačkih letilica na London.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“) Haag, 15. juna.

Najnoviji letički napadaj na London bio je najveći od svih dosadašnjih. Broj mrtvih i ranjenih presiže 500. U gradu vlada još uvijek velika panika. Službeni izvještaj, prema kojem je broj žrtava neobično velik, a isto tako i nanješena materijalna šteta, samo je još povećao ogorčenje i očajnost stanovništva.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“) Rotterdam, 15. juna.

„Times“ pišu, da se može očekivati, da će njemački letički napadaj na London ponoviti u još većem broju. Potrebno je stoga, da se Engleska pobrine za bolju i uspješniju odbranu. „Daily News“ pita, kakav rezultat očekuje neprijatelj od takvih napadaja. Ako njemačka vlada hoće da uništi i posljednju mogućnost nagodbe sa engleskim narodom, onda su ti napadaji za to najbolji put.

Grčka tragedija.

Demisija Zaimisa.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“) Zeneva, 15. juna.

Prema jednom pariskom brzojavu iz Atene, predaće ministar predsjednik Zaimis danas kralju Aleksandru demisiju cijeloga kabineta.

Opsadno stanje u Ateni i Pireju.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“) Rotterdam, 15. juna.

„Daily News“ javlja iz Atene, da je u Ateni i Pireju proglašeno opsadno stanje, samo da se na taj način spriječe političke manifestacije.

Njemačka štampa o sporazumnom nasilju nad Grčkom.

O događajima u Ateni piše „Lokalanzeiger“: Za demokraciju! Za oslobođenje malih naroda! Za samoopredjeljenje naroda! — tako glasi uhojni poklič, s kojim diplomacija antijemackog svjetskog saveza neprekidno svoje vojske šalje u smrt. Ko je čuo vijest o događajima u Ateni, morao je vidjeti neistinost tog uhojnog pokličenja. Jer ta vijest znači završetak jedne diriljive tragedije svjetskog rata. Ta tragedija cjuhvata nitkovsko nasilje nad jednim cijelim narodom, kome ravna slučaja u istoriji nema. Ratom su narodi često puta i protiv svoje volje uvačeni u rat. U ovom je slučaju pak dugogodišnjim mučenjem oduzeta narodu njegova snaga i pošto su mu oteta sva sredstva moći, a etinjom gladi slomljena mu je volja. Kao sunce je jasno, da je kralj Konstantin samo s toga položio svoju krunu, što mu sree nije moglo dozvoliti, da njegov narod, koji mu je do samoopredjeljenja vjeran, unire od gladi. U istom trenutku, kad sporazumne sile riku iz svog grla, da ratuju za samoopredjeljenja naroda i da će mir samo tada zaključiti, ako pripomognu da se to pravo ostvari, one izvršuju nitkovski atentat protiv samoopredjeljenja jednog naroda. Jer se ne može ni za-

misлити strašniji napad na ove pravo nego što je da se jednom narodu, koji želi mir, prvo oduzme oružje, pa se onda pod pretnjom gladi prisiljava da udje u rat.

„Berliner Tageblatt“ piše: Mladom kralju Aleksandru pada u dio težak i nezavidni zadatak. Niko ne može znati, s kakvim će novim zahtjevima već može biti poslije vrlo kratkog vremena izaci pred njega glavni komesar Jonnart. Samo je jedno danas svakome onome poznato, koji je pratio istoriju rata sporazumnih sila protivu Grčke: Onu svrhu, za koju hoće Grčku da upotrijebe, sporazumne sile neće postići, pa ma šta preduzimali. Sve kad bi i nasilno primorali Grčku da se odrekne svoje neutralnosti i kad bi tako i grčku vojsku odveli na svoj front, ne će one izvojevali pobjedu ni pomoću tog saveznika, već i zbog samog stanja njegove vojske, do kog su je dovele sporazumne sile.

„Vossische Zeitung“ piše: Osjećaj žalosti, kojim pratimo razvitak atenske tragedije, nije pomiješan sa sebičnim mislima. On je čisto moralne prirode, on je bol, koji svaki pravedno misleći čovjek osjeća, kad mora da gleda, kako brutalna sila, udružena s privrčnom lažljivošću, gazi u prašinu jedan malen narod i njegovu slobodu. Ma šta došlo, Nijemci neće nikad zaboraviti, sa kakvom uzvišenom hrabrošću su se kralj Konstantin i njegov narod protivili, da našim neprijateljima prave društvo; pa sve neka sad u posljednjem odsjeku svjetskog rata grčki bataljuni i nagru protiv naših frontova, mi ćemo svagda imati na umu, da ti novi protivnici nijesu neprijatelji, već da pod blicem Engleske i Francuske vojuju protiv nas.

Osnove sporazumnih sila u Grčkoj. (Naročiti brzojav „Beograd. Novina“) Frankfurt, 15. juna.

„Frankfurter Zeitung“ javlja iz Zeneve: Ministar predsjednik Ribot dao je juče u sjednici budžetskog odbora izvještaj o političkim osnovama sporazumnih sila u Grčkoj. U isto je vrijeme vladina štampa pripravila stanovništvo na jedan nasilan udar, čije je izvedenje povjerenom senatoru Jonnartu. „Petit Parisien“ priznaje sasvim otvoreno, da se car Nikola sve do svoga vlastitoga pada usprotivio podjarmljanju Grčke. Nakon što je nestalo ove zaprieke, nije se trebao uzimati više nikakav obzir na kralja Konstantina. Da li je ruska privremena vlada dala svoju dozvolu za to nasilje ili da li je ona uopšte u tom pogledu upitana, o tom ne javlja francuska štampa ni riječi.

Podlistak.

Dr. Josip Beroš (Trst):

Naš narodni posjed na Jadranu.

Na ulici u otudjenim gradovima dijete sreta razularenog svojeg druga, koji se ne žaca, da mu vrijedija najmilija čuvstva, koji zna, da sve naše vrline preokrene u naše mane. Usto nas je djelovanje tudjinske škole i negda tako jako razvijala talijanska propaganda prikazivalo barbarima i ljudozderima. Naše djetet, nježno i nevino, ustupalo je pred tim groznim prikazama, popuštalo je u ljubavi prema svom narodu, koji se od tog časa lagano ali sigurno mijenjalo u mržnju prema vlastitoj krvi. Živo mi se usjekla u pameti tankočutnost rođaka, onda još djeteta, koji, uvrijeđen dovikom „šćavo“ u svojem nacionalnom odgoju, hrlu kući plačući, ne bi li u roditelja našao utjehe i zaštite pred bezobraznošću onog derana. A tim poklicima (šćavo, cavra, barbaro) do pred malo vremena odjevalive su ulice gotovo svih naših primorskih gradova, te su baš ulice i jače negoli Legine škole doprinijele denacionalizaciji naše djece.

Eto, ovakvi elementi jačali su protivničke redove. Neosvijštenost naša, stari naš nacionalni grijeh, jačao je njihovu rijeku, da poplavi naša polja i s njih nam ugrabi najbolje usjeve.

U Trstu i na Rijeci koncentriran je znatan trgovački život dvojne monarhije. U njima je sjedište svih ovježih primorskih trgovačkih kuća, veli-

kih novčanih zavoda, parobrodarskih i osiguravajućih društava. U njima željeznice iz nutrine monarhije, iz dalekih Karpatu i vrletnih Alpi nalaze putem parobrodarskih pruga svoju dodirnu točku s preokookeanskim zemljama, Crnim kontinentom i Germanijom Istoka. U njihovoj luci vidiš usidrenu šumu brodova; na dogledu iz luke i u luku izmjenjuju se uvijek novi parobrodni. Ulicama hrle na stotine vozova. Njima se odnaša istom istovarena roba u najdalje i najzabavnije krajeve monarhije. Sve je bučno, život sve dovikuje, potičuje, doziva. Čini ti se, da si u velikom ljudskom mravinjaku, gdje je svakom opredijeljen rad i mjesto, na kome da taj rad obavi.

Kapital je tu uložan, silan kapital. Veličanstvene zgrade, prostrana skladišta, jaki lukobrani, široka pristaništa, a uz njih gorostani parobrodni svjedoke, da se obilno isplaćuje ulaganje novca u ta poduzeća.

Kapitalom upravljaju tudjinci i onda, kad je taj kapital naš. Naši ljudi većinom zapremaju niže stepenice, zadovoljavajući se mršavom naplatom prenapornoga rada, koji tudjinu donosi milijune.

Gotovo sva trgovačka društva, sve osiguravajuće zadruge, sva parobrodarska poduzeća, sve bankine podružnice, pa i one raznih njemačkih banki, bile su obilježene prije rata isključivom upotrebom talijanskog jezika te su, ma i nehotično i nesvjesno, vrjedile kao najjači oslon talijanstvu protiv nama. Od tih mnoga poduzeća s nama zaraduju, gdjekoja o nama jedino i žive. Velik broj trgovačkih kuća i

u Trstu i na Rijeci zauvijek bi morao da zaključu svoje poslove, da nije Dalmacije, dalmatinskih trgovaca, s kojima one prave zlatne poslove. Naši trgovci, i kad su svijesni svoje nacije i ponosni na svoje rodoljublje, još uvijek nijesu dovoljno svijesni, da tudjim kućama namegnu u saobraćaju s njima poštivanje svojega jezika.

Na hiljade je kod tih kuća namješteno tudjeg ili odnarođenog elementa, dok bi veći dio tih mjesta mogli zapremiti naši ljudi. Nema Primorca, koji uz svoj materinski jezik ne poznaje redovito i talijanski, pak bi on u tom pogledu pri namještanju morao odnijeti prvenstvo pred talijanskim dopisnicima. Od njih bismo tijekom vremena mogli stvoriti jake i solidne trgovce i narodni nam novac ne bi odlazio, da jača tudje pozicije protiv nama, već bi, pridružujući jake narodne molekile, jačao i raširivao naš narodni posjed u tim otudjenim gradovima. Da je bilo pametnog rada, mogli smo u Trst i na Rijeku naseliti velik broj idealnih mladića, dobrih, valjanih i inteligentnih radnika, koji bi već i radi toga bili poštivovani u nacionalnom radu i agilniji, što bi svoj ekonomski opstanak imali zahvaliti razvijenoj svijesti svojih sunarodnjaka.

A neradi se ovdje samo o dopisnicima. Još bolja su mjesta, jer se obilnije isplaćuju, ona trgovačkih putnika i agencata ne samo u Trstu ili na Rijeci, već i u Beču, i drugdje pa i u dalekim trgovačkim i industrijskim središtima njemačkog carstva. Među njima su rijetki oni, koji znaju hrvatski. Pa i ne treba im poznavanje tog jezika, kad po svim našim

mjestima dobro prolaze sa znanjem njemačkoga ili talijanskoga. Tomu je opet kriva naša prevelika narodna indolencija, upravo neshvaćanje, da indirektno našu djecu lišavamo time kruha. Tudjin voli svojega, mi mu ne namećemo našega, a on kod sebe ne namešta rado tudjega, pa ni onda, kad je ovaj i bolje kvalificiran od njegova. Znam za velik broj djaka splitske trgovačke škole, koji nijesu mogli naći namještenje, makar da su bili talentirani i u posjedu lijepih svjedodžbi, te su bili prisiljeni, da polažu ispite na srednjim školama, eda uzmognu na univerzu, a odatle u državne službe.

Eto vam gubitka u novcu, gubitka na neovisnim ljudima, indirektno pomaganje tudjih sila, jačanje tudjega kapitala, a sve skupa na štetu našeg narodnog napretka!

U Trstu je sjedište dvaju najmoćnijih austrijskih osiguravajućih zavoda: „Assicurazioni Generali“ i „Riunione Adriatica“. Iz Trsta su daleko u Orijent preko Dalmacije, Bosne i Hercegovine, Albanije razgranili svoje trakove, kojima pune novcem svoje blagajne. Tablicu jednog od ovih društava opazili i u samom dalekom Doboju. Mada trebaju naš novac, ispisane su njihove tablice samim talijanskim jezikom, te stranac, na prolazu preko naših krajeva, smatra i nas Talijanima. I u tome je dalji dokaz, kako se i njima talijanska propaganda služila, da izobliču nacionalni karakter naših zemalja.

Rijeka i Trst obiluju sjedištima velikih parobrodarskih društava, ali ni jedno od njih nije čisto naše. Ni na jednom nema ništa, što bi stranca moglo

sjetiti nas, našeg opstanka i prava na opstanak na istočnoj strani Jadrana. Ni društva ni parobrodni njihovi ne krste se našim nacionalnim imenima, pa ni u svečanim danima ne izvješuju simbole našeg naroda, te hotimično propuštaju time, da u stranom svijetu afirmiraju naš nacionalni posjed. U upravi tih društava ima dosta naših ljudi, koji predboro znaju, kako li se mačuhinski u njima postupa s našim jezikom. Pače i oni sami u svojstvu ravnatelja, revizora i odbornika sankcioniraju talijanski karakter društva te su krivi, obavljali ma kakvu funkciju, sto takva društava imaju isključivo talijansko obilježje. U tome je najbolji dokaz, da je u inteligenciji katkada veća nesvijest negoli u najširoj pučkoj masi, pak mjesto da bude vodičem narodu u razvijanju njegovih energija, u propagandi našeg jezika, prednjači naprotiv zlim primjerom obožavanja tudjinstine.

Dobro velli Cayda: „Konobari i strojari na parobrodima, dopisnici, zastupnici, izaslanici velikih trgovačkih tvrtki, koji preko Dalmacije i Albanije putuju u Orijent, skoro su svi Talijani. Općevni jezik na brodovima, oglasi, vozni redovi i zapovijedi dobrim su dijelom talijanske, i završava ovim riječima: „Život, upliv, što li Austrija unosi na Jadransko more, prošli su preko Trsta i poprimili boju talijansku“.

„Trieste o nulla“. Ne Trentin, gdje je pretežniji dio njihovih djaka, već amo, na ovim obalama, hrljeli su da imaju svoje sveučilište. Gorica je bila u pogibljii, u Trstu su jačali Sloveni, u Istri je gorjelo pod petama, pa i oni gradići, koji su iz dobe Serenissime do danas

"Information" objavljuje, da će sporazumne sile pozvati Veneciosu na čelo nove vlade u Atenu. Da mu se državna sila uzgogne predati u konstitucionalnoj formi, predlaže "Journal des Débats", da se savez stara, da Veneciosa izabrana komora.

Zbacivanje kralja Konstantina.

Zvanično njemačko mišljenje.

Kb. Berlin, 15. juna.

Wolffov ured javlja: Zbacivanje kralja Grčke Konstantina izvršeno je na osnovu pravilnog vojničkog poduzeća sporazumnih sila, koje je posljednjih sedmica s planom bilo izvodjeno. Francuske čete solunske vojske, kojima je pored ostalog bilo naredjeno, da zaplijene tesalsku žetvu, koja je tesalskom narodu za ishranu bila neophodno potrebna, ušle su u Tesaliju. Talijani su ušli u Epir i posjeli na Janinu. Jedan zbor, koji je obrazovan iz raznih četa sporazumnih sila, iskrcao se kod Atene na sjevernoj obali korinskog zaliva, posjelo je grad Korint, te je time odvojio Peloponez od ostale Grčke. Glavni komesar sporazumnih sila, Jonnarts, stajao je gotov pred Pirejom, da se sa jakim zborom iskrcava i da posljednje prijestolnicu. Ta je vojnička operacija izvršena protivu jedne države, koja je do sada strogo očuvala svoju neutralnost i imala jedinu želju, da je i dalje očuva. To je prvi slučaj, da je u skoro trogodišnjem ratu sporazumnih silama ispalo za rukom jedno jedinstveno vojničko poduzeće; istina ono je izvršeno protivu jedne vojske kojoj je predhodno bilo oduzeto oružje i protivu naroda, koji je gladju izmučen.

Kralj Konstantin se nije izrično odrekao krunu.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“.)

Rotterdam, 15. juna.

"Times" upozoruje na to, da Zajmis u svome pismu glavnom komesaru ne veli, da se kralj odrekao krunu, nego samo, da se kralj riješio, da s prijestolonasljednikom ode iz zemlje i da princa Aleksandra imenuje za nasljednika. Kralj prema tome nije se za sebe i prijestolonasljednika izrično odrekao krunu.

Prema "Daily Newsu" je poznato, da će se Venecios vratiti u Atenu.

Ulazak Talijana u Epir.

(Naročiti brzojav „Beograd. Novina“.)

Zeneva, 15. juna.

Prema jednoj vijesti, koja je stigla bezličnim brzojavom, grčki je ministar predsjednik Zajmis naredio grčkim građanskim i vojničkim vlastima u Janini, da uz prosvjed napuste grad.

"Journal" veli, da se u ovaj čas još ne može predvidjeti, kakvim će posljedicama uroditi talijansko zaposjedanje Janine i južnog Epira za unutarju talijansku politiku.

"Temps" tome dodaje, da je u ruskim vladinim krugovima talijanski ulazak u Epir izazvao veliko uzbuđenje. O tom je talijanski poslanik Carloti obavijestio svoju vladu. Talijanski je ministar spoljnih poslova vijećao o tom sa poslanicima sporazumnih sila.

Kralj ne smije da ide gdje hoće.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“.)

Basel, 15. juna.

Svajcarskim listovima javljaju iz Parisa, da sporazumne sile nije su htjele dozvoliti kralju Konstantinu, da još za vrijeme rata izabere sebi povoljno mjesto stanovanja, osobito ne izvan granica država saveznika.

ske pučke škole u Trstu i na Rijeci, a za Slovence se već sada pomalja, uz zadržali talijanski karakter, nalježili su tek tvrdjavi, koja se Julija u temeljima pred navalom neobuzdanih Slovena. Nijesu im pomagale Legne škole, spasiti ih nijesu mogle ni srednje, trebalo se stoga oprijeti višom kulturnom institucijom. Rad toga je bio poklik iz njihova štaba: "Trieste o nulla!"

Trst je bio žila kucavica čitavog talijanskog pokreta u ovim krajevima. U njemu je bila okupljena inteligencija, koja je davala impuls i informaciju svim manifestacijama, protestima, pa i navalama na nas, događalo se to u Zadru, na Rijeci ili u Trstu, u gradu bilo kojem isto tako, kao i u kojoj zabitoj varošici. U Trstu je bilo sjedište poznatoj Legi Nacionalni. Uz nju se tu nalazila i uprava političkog društva "Associazione Patria", kojega su anktoritet u slučajevima spora priznavali svi austrijski Talijani.

Poslije rata trebat će nam svojski poraditi oko osvjetljenja naše mase u Trstu i na Rijeci. Trst i Rijeka su eksponirane naše točke na Zapadu i preostala još uporišta tudjem elementu, da se u njima afirmira na ovoj strani Jadrana. Nacionalizacijom tih dvaju gradova riješio bi se jadranski problem u korist naše nacionalne ideje, a u njima stvorili bismo jake utvrde, s kojih bismo daleko s naših obala odbijali talijansku propagandu.

Odmah po prestanku rata trebat će da udovoljimo davnoj potrebi Hrvat-

Otpor neutralista.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“.)

Haag, 15. juna.

Prema vijestima londonskih novina iz Atene, spremao je general Dusanis sa svojim pristalicama otpor protiv sporazumnih sila. Pričuvnici su bili pozvani pod oružje.

Opravdanje udara.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“.)

Bern, 15. juna.

"Petit Parisien" pišući o udaru sporazuma u Atenu, veli, da će za nekoliko dana biti svakom jasna Jonnartsova misija.

Nema sumnje, da bi u povoljnom času kralj Konstantin bio protiv sporazuma. Da se to spriječi, mora se u prvom redu zaplijeniti tesalska žetva i silom otpremiti na Peloponez još ono preostale grčke vojske, koja je ostala na sjeveru.

Tesalska žetva.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“.)

Haag, 15. juna.

General Sarraill će u zajednici sa komesarom Jonnartsom preduzeti sve korake, da se sa sporazumne sile osigura tesalska žetva.

Iz francuske komore.

Govori Ribota i Viviana.

Kb. Pariz, 15. juna.

Prilikom otvaranja sjednice pojavio se general Pershing s američkim poslanikom Sharpom u diplomatskoj loži. Komora ga je oduševljeno pozdravila. Zatim je ministarski predsjednik Ribota stupio na tribinu i izjavio je, da će komori dati obavještenja o događajima u Grčkoj. Ribot je podsjetio na to, da su zaštitne sile po ugovoru od godine 1864. obvezane, da očuvaju ustavnu vladavinu u Grčkoj. Francuska i Engleska, reče Ribot, sasvim su saglasni, da je u Grčkoj povrijeđen ustav. Uspostavljanje ustava nije se moglo povjeriti kralju Konstantinu. Nov pokušaj u tom pravcu bio bi uzaludan. Zaštitne sile bile su dakle primorane, da se u tu stvar umiješaju, da bi grčku ustavnost u njezinom pravom duhu uspostavile. Zatim je Ribot hvalio Veneciosu (Odobranje) i Jonnartsa, koga su izabrala Francuska, Engleska i Rusija. Prijetilo nam se velikim opasnostima u slučaju da odemo u Grčku, t. j. u slučaju da ispunimo našu dužnost. Mi smo ipak otišli u Grčku. Mi nijesmo mogli da ne ispunimo našu dužnost. Izvan usamljenog slučaja u Larisi nije se desio nikakav događaj, koji bi valjalo sažaljevati. Ribot je zatim opisao pokrete englesko-francuskih četa u Tesaliji, te je izvjestio, kako je Jonnarts sa dovoljno jakim silama stigao u Salamis, da pribavi važnost Francuskoj odluci. Francuska nije mogla zaboraviti na ubijstvo svojih mornara. Zatim je Ribot pročitao dobivene Jonnartsove depeše, u kojima javlja, kako je izvršio povjerenje mu nalog i kako je postupao kod Zajmisa. Abdikacija kralja Konstantina, reče Ribot, čini u cijelom svijetu najbolji utisak. Jonnarts je pokazao, da su sporazumne sile, kad složno rade, u stanju, da odgovore svojim obvezama ne samo prema cjelokupnoj Grčkoj, već i prema svima silama, i da je najbolje sredstvo, da se bezobrazluk smoždi, a njemački manevri nadiju, da sporazumne sile rade oduševljeno. Drugo jedno ojačanje dolazi nam, reče Ribot, u Sjedinjenim Državama. (Dugotrajno odobranje). Narod pariški sa svojim u svima prilikama sigurnim instinktom, razumio je, da je jedan od najvećih događaja u povijesnici bio stupanje Sjedinjenih Država na evropsku pozornicu. One su intervenisale ne iz častoljublja niti iz

neriješeno pitanje pučkih škola, potreba osnutka srednjih. Uporedo s udovoljavanjem ovih potreba, upravo iz obzira na nacionalizaciju Trsta i Rijeke, potrebno će biti, kao nikad prije, aktivno suzbijanje nepismenosti po našim krajevima, a osobito u Dalmaciji, koja daje najjači kontigenat pomoraca.

Pomislmo, koliko danas trpimo u neizvjesnosti za sutrašnjicu, dok u Italiji trubi bojna trublja za ovim našim morem, a njezini su topovi upravljani u naše strane. Nije li to posljedica teških propusta, onih sitnih malenkosti, na koje se nikad prije rata ozbiljno nijesmo osvrtili?

Jednom pomišljamo i na kompromis sa talijanskim elementom u našoj kući, a ne htjedosmo vjerovati, da nam se budućnost sastoji u radu oko budjenja uspavale svijesti u našim ljudima. Ta predratna borba s njima i nije se drukčije mogla dovršiti, negoli krvavim sudarom obaju elemenata u ovom svjetskom klanju. Povijest se opetuje: iza Visa krvava Soča; poslije Venecije, da je po njima, nama bi imala zavladati službena Italija.

I ova je borba, kao negda, čisto politički-ekonomska. Uokviriti istočnu obalu Jadrana unutar granica države Italije jest upravo toliko, koliko htjeti spriječiti naravni proces našeg ekonomskog razvoja na ovim obalama Italija hoće time da zaštiti talijanske interese, da dađe prigode svojem elementu, svojem kapitalu, eda zasiječe u

pohote osvajanja, nego u duhu pravičnosti. Ribot je izazvao novo odobranje, kad je spomenuo Wilsonovu poslanicu Rusiji. Ne tiče se osvajanja, već uspostavljanja i oslobodjenja potištenih naroda. Tako se tretira i alaska-lotariški pitanje najsvajesnije. Isto će tako da se riješi pitanje o popravci svega i o ujedinjenju naroda. (Živo odobranje). To su događaji, podesni, da nas uzdižu i ojačaju, ako bi pokleknuli. (Mnogobrojni uzvici: Toga se ne treba plašiti!).

Poslije Ribota stupio je na tribinu ministar Viviani. On je najprije izvjestio, kako je francusko izaslanstvo izvršilo svoj zadatak u Sjedinjenim Državama i kakav je topao prijem tamo imalo, pa je rekao: U Americi dive se ne samo francuskoj hrabrosti već i to mnogo više mirnoći i spokojstvu, kojim Francuska prima i vraća najgroznije udare. Amerikanska vojska donosi nam svoju trajnu pomoć. Svi slobodni narodi stoje uspravljani. Neće biti mira, dokle god postoja ta krvava autokracija, a kojoj smo zadali već tolike osjetne udare. Mi ćemo ići putem dužnosti, koji se prosto u tome sastoji, da prije svega budemo ljudi.

Više poslanika izjavili su poslije toga, da govore Ribota i Viviana treba javno izložiti, što je dizanjem ruku zaključeno. Zatim je predstavnički dom pristupio savjetovanju o proračunskom provizorijumu.

Avet gladi u Engleskoj.

(Naročiti brzojav „Beograd. Novina“.)

Haag, 15. juna.

Na jednoj skupštini u Guildfordu rekao je Bathurst: I ako je zasijano zemljište u Engleskoj povećano sa milijun akri, ipak predstojeća žetvana opravdava velike nade, jer je zasijano zemljište zbog zapuštenosti i oskudnog djubrenja rdjavije, nego li što je ikada bio slučaj, a jesenja sjetva je vršena pod vrlo nepovoljnim prilikama. Samo krumpir i zob obećavaju dobar prinos. Najkritičnije doba biće iduće proljeće, nastupiće teška narodna opasnost, ako se međutim ne ugnijezdi najstrožija ograničenost potrošnje i ne spriječi rasipanje. U ovom posljednjem je dosadnji ishod vrlo nezadovoljavajući. Prosječno smanjenje potrošnje hljeba iznosi samo 1%, dokle je za potpuno osiguranje zemlje potrebno da se potrošnja ograniči sa 20%. Optimističke i pesimističke statistike o popipljanju ne mogu riješiti pitanje o životnim namirnicama niti dati narodu otpornu snagu, koja mu je potrebna, da neprijatelja tuče u posljednjem nasrtaju za pobjedu. Bezgranični proždrljivci su tako isto velika opasnost, kao što su i podmornice.

Ruski haos.

Proglasene tri nove republike.

(Naročiti brzojav „Beograd. Novina“.)

Rotterdam, 15. juna.

Petrogradski dopisnik "Daily Maila" javlja, da su u Caričinu, Kersonu i Kiranovu proglašene samostalne republike. U Caričinu vlada strašna anarhija.

Samostalna sibirski republika.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“.)

Rotterdam, 15. juna.

"Daily Express" javlja, da je jedan član američkoga poslanstva izjavio, da prema njegovim informacijama nije isključeno, da će se Sibir u najskorije vrijeme proglašiti kao samostalna republika.

našu sferu interesa, i time onemogućiti utakmicu, koju bismo razvili, ako ne bude njihove kontrole nad nama. Hoće nas spriječiti, da se dovoinemo pobjedi, koja bi nam se, sigurno, bila nasmiješila i u Gorici i u Trstu i na Rijeci i po čitavoj Istri.

Završetak svjetskog rata može unijeti kakvu promjenu u mojim razlaganjima, ali završio rat i nepovoljno po naš nacionalni posjed na Jadranu, svejedno nas ne će moći izbrisati odavle, gdje smo od vijekova, pak gdje smo bili i prije, no što je Venecija k nama dolazila po naše drvo, da nam u baštinu ostavi goli Krš. Ostaj će još uvijek u krijeposti pravo naše na opstanak, a s ovim u vezi, po stečenom iskustvu rata, uvećana briga i mar za ove krajeve.

Imamo mnogo neriješenih problema na Jadranu, a među njima ne samo kulturne, nego i ekonomske naravi. Mladjoj generaciji se upravo nameće dužnost, da riješi te probleme u našu korist na Jadranu i da okruni time djelo Klaića, Pavlinovića, Nodila, Butala i drugih imena starih naših narodnih boraca.

Nije li vrijeme sada, a ono odmah po prestanku rata, na sastanke, na domjenke, da izmijenimo misli, da udarimo temelje radu za naše Primorje!

(„Hrvatska Njiva“.)

Veliki izgredi u Petrogradu.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“.)

Malmö, 15. juna.

Kod komunalnih izbora u Petrogradu došlo je više puta do velikih izgreda. Pristalice i protivnici privremene vlade vodili su između sebe žestoku borbu. Na prostorije, u kojima se vršio izbor (Isakovska katedrala) izvršen je juriš. Navodno su to učinili anarhiste. Kod toga je ranjeno mnogo lica. Kasnije se sastavilo nekoliko demonstracijskih povorki, koje su pošle ulicama i zahtjevale hljeba i odstupanje vlade. Jedna je povorka navalila na automobilski voz, koji je vozio veću količinu hljeba za topničke čete. Pratioci automobilskog voza pucali su na pljačkaše, ali su na to bili silom odvučeni iz voza i zapostavljeni. Samo je teškom mukom milicija mogla da opet uspostavi red.

Kritičan položaj u Petrogradu.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“.)

Malmö, 15. juna.

Petrogradsko pristanište čuva jaka straža. Prema svim znacima predstoji pogibelj, da brodovi otplove u Kronstadt. Veza je sa Kronstadtom prekinuta, no prije toga je ipak mnogim ekstremnim elementima pošlo za rukom, da otputuju u Kronstadt.

U Petrogradu je buknuo novi štrajk, u kojem učestvuju radnici svih tvornica oružja i municije. U svemu štrajkuju radnici iz 120 tvornica.

Lenin izabran za zastupnika u radničkom savjetu.

(Naročiti brzojav „Beograd. Novina“.)

Karlsruhe, 15. juna.

"Petit Parisien" javlja iz Petrograda, da je mjesna grupa radničkog i vojničkog savjeta u Schlüssenburgu izabrala Lenina za zastupnika u petrogradskom radničkom vojničkom savjetu.

Kolebljivo držanje Kerenskog.

(Naročiti brzojav „Beograd. Novina“.)

Lugano, 15. juna.

Petrogradski dopisnik "Secola" javlja: Očajni pokuši Kerenskog, da vojne oduševi na produženje rata, nijesu imali skoro nikakvog uspjeha. Tako je skoro izjavio Kerenski: "Kad se više i mene vjeruje, onda će doći diktator, koji će nepovjerljive ugušiti bajonetima."

Isti dopisnik javlja dalje, da kriza u Doncu i dalje traje. Sibirski su se radnici razbjegli, koji su dovedeni na mjesto rudarskih radnika koji štrajkuju, pa sad upravnici rudnika mole da se pošlju vojnicima.

Izbori za petrogradsko gradsko vijeće.

(Naročiti brzojav „Beograd. Novina“.)

Stockholm, 15. juna.

Petrogradski brzojavni ured javlja: Prilikom izbora za petrogradsko gradsko vijeće primijenjeno je prvi put u Rusiji opšte izborno pravo. Prema dosadnjem ishodu je pobjeđio socijalistički blok, naime socijalno revolucionarni socijalni demokrate i radnička stranka. Drugo mjesto dobila je kadjetska stranka.

Pojednostoj događaja u Kronstadtu.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“.)

Köln, 15. juna.

Prema "Kölnische Zeitung"-u javlja "Novoje Vremja" o položaju u Kronstadtu neke pojedinosti, iz kojih se razabire, da u prkos privremenog mira što je nastupio kod ovdajšnje vojske, prijeti i dalje odane velika opasnost za Petrograd. Stranka Bolševika, koja ovdje vlada, zahtjeva da se smjesta sazove konstituenta, koja bi imala zasjedavati u Kronstadtu. Isto tako zahtjeva ta stranka, da se i bivši car Nikola odmah dovede u Kronstadtsku tvrđavu. Svi oni, koji traže nastavak rata do pobjedničkog mira, imadu se zajedno sa Kerenskiem uapsiti. Jedan dio kronstadtske posade zahtjeva, da se u pristanište glavnoga grada otpoše linjski brod "Aleksandar II", kao kaznena ekspedicija. Taj bi brod, ako se kronstadtski zahtjevi ne bi ispunili milom, imao upotrijebiti silu.

Pobunjeni pukovi.

Kb. Petrograd, 14. juna.

Ministar vojni Kerenski je primio od generala Čerbačeva brzojavni izvještaj, u kome se veli:

Prema brzojavnoj zapovijesti, koja je naredjivala premještanje izvjesnih divizija jedne vojske na rumunjskom frontu, trebala se krenuti jedna strjeljačka divizija, jedna pješaka divizija i jedna divizija sibirskih strijelaca. Tri puka su se oduprla da se odazovu datoj im zapovijesti i nijesu htjeli poći u novi operacioni predjeo, koji im je određen. Vojnici su se oglašili prema svima opomenama zapovjednika i izaslanika odbora. Oni su izazvali pobunu u okolini grada, uapsili su zapovjednika puka i sedam časnika. Odbor jednog puka donio je odluku, da se puk nikud ne kreće. Poslije savjetovanja s glav-

nim stožerom vojske odbor vojske je riješio, da se protivu neposlušnih preduzmu represivne mjere, pa da se i sa upotrebom sile povratu red. Taj je zadatak povjeren bio zapovjedniku jedne konjičke divizije, kome se stavilo na raspoloženje: dvije konjičke divizije, dva bataljuna pješadije, jedna laka baterija, jedan divizion oklopnih automobila i letilice. U određeni čas zauzeti su svi izlazi iz dotičnog mjesta, u kome su se pobunjeni pukovi nalazili. Izaslanici su sa ultimatumom otišli puku i pozvali ga, da odmah izdadu bunтовnike, među njima poručnika Filipova. S večeri je javljeno, da će se sporazum brzo moći postići, ali je baš tada poručnik Filipov ponovo pobunio ljude. Kad je položaj zahtjevao, da se više ne smije odlagati, general je naredio da jedan bataljun pješadije podje naprijed. Dva eskadrona su udarila sa strane. Kad su odjeljena ušla u selo, pobunjeni je puk primio sve uslove, a Filipova i tri časnika, njegove pristalice, dovedoše pred generala; teškom mukom su oni spašeni od nasrtaja razdraženih vojnika. Protiv automobila, u kome je Filipov sproveden, otvorena je puščana vatra. Zbog toga je general lično sjeo u automobil i puščana vatra je prestala. Od pobunjenog puka je uapšeno 200 ljudi. Događaj je ovaj okončan bez prolijevanja krvi. Iduće noći puk je otišao pravcem, koji mu je bio određen. Istraga je povedena.

Opštinski izbori u Rusiji.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“.)

Haag, 15. juna.

"Times"-u javljaju iz Petrograda: 11. juna obavili su se izbori za članove novo ustanovljenih sreskih uprava, kod čega su po prvi puta izbornopravo izvršivale i žene. Stare nesocijalističke stranke prihvatile su za ove izbore program konstitucionalne demokratije. Budući da i vojnici učestvuju kod izbora, pružaje izborni rezultat pravu sliku političkih smjerova u stanovništvu i vojsci.

U Petrogradu vlada mir, iako štrajkaški pokreti i dalje traje. Najvažnije industrije čine sve moguće da uzdrže svoje poslovanje u prkos najdalekosežnijih radničkih zahtjeva.

Ruski seljaci protiv bjegunaca.

Kb. Petrograd, 15. juna.

Prema objavi petrogradske brzojavne agencije, stvoren je na seljačkom kongresu zaključak, kojim se osudjuje bjeganje vojnika sa bojišta i pozivaju svi građani, na zajedničku borbu protiv bjegunaca.

Kaznene mjere protiv jevrejskih vojnika.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“.)

Zürich, 15. juna.

"Daily Chronicle" javlja iz Petrograda: kako saznaje "Dien", uapšeni su na naredjenje bataljuskog odbora kod ruskog 618. puka u Tarnopolu svi jevrejski vojnici — 172 na broju, — kao i svi jevrejski podčasnici i liječnici, te premješteni komori.

Pokret za mir.

Povjerenje Stauningu.

Kb. Kopenhagen, 15. juna.

Ministar Stauning referirao je u jučerašnjoj sjednici frakcije socijalne demokratske stranke parlamenta o akciji socijaldemokrata sviju zemalja za mir. Stranka je izjavila svoje povjerenje radu Stauninga za mir.

Ruski socijalisti ne će u Stockholm.

Kb. Petrograd, 15. juna.

Ovdje se misli, da će prijedlog radničkog i vojnog savjeta, prema kojem bi se u Stockholm imala održati konferencija socijalista, naići na ozbiljne poteškoće i zaprijeke političke i tehničke naravi.

Neograničeni podmornički rat.

Potopljeni brodovi.

Zvanično njemački izvještaj.

Kb. Berlin, 15. juna.

Wolffov ured javlja: Ponovo je u Atlantskom okeanu potopljeno 5 brodova i dva jednjaka sa 28.000 brutto tona. Među potopljenim brodovima nalazili su se između ostalih engleski parobrod "Cavina", 1653 tone, japanski naoružani brod "Miacaki Maru", 8500 tona, sa tovarom za Englesku, ruski brod "Roma" i jedna nepoznata francuska barka natovarena uljem za Englesku. Sa ostalim brodovima je između ostalog uništeno 5000 tona masla, 2900 tona pšenice i 500 tona haringa.

Načelnik admiralskog stožera mornarice.

Djelatnost njemačkih podmornica.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“.)

Barlin, 15. juna.

Povodom juče javljene vijesti njemačkog admiralskog stožera o plijenu podmornica piše "Lokalanzeiter": Ovom prilikom uništena količina pšenice bila bi dovoljna, da snabdijne ljebom pet milijuna ljudi čitav mjesec.

Dana. Za prenos željeznicom potopljen...

Holandski brodovi ne će ploviti za Indiju.

Kb. Amsterdam, 15. juna. Prema vijesti jednog ovdšnjega lista...

Najnovije brzojavne vijesti.

Bugarski kraj u njemačkom glavnom stanu.

Kb. Berlin, 15. juna. 11. ov. mj. pohodio je bugarski kralj...

Konferencija Somina sa ruskim poslanikom. Kb. Lugano, 15. juna. Talijanske novine javljaju...

Atentat na ministra Thomasa.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“) Stockholm, 15. juna.

Prema vijestima, koje se nijesu mogle provjeriti...

„Zabušanti“ u Americi.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“) Haag, 15. juna.

Iz Washingtona javljaju, da veliki broj vojnih obveznika u Americi nastoji...

Grad i okolica.

Dnevni kalendar.

Danas je subota 15. juna; po starom 3. juna. Rimokatolički: Ivan Franjo Regis...

Grad i okolica.

Dnevni kalendar.

Danas je subota 15. juna; po starom 3. juna. Rimokatolički: Ivan Franjo Regis...

Rimokatolička služba Brijuni.

Sa ra u nedjelju (17. juna) služiće se: 1. U konaku: u 8 sati jutro sv. misa...

Akcija srpskog crvenog krsta za izbjeglice u Švajcarskoj.

Konačno se i društvo srpskog Crvenog Krsta, koje je prenijelo svoje sjedište u Švajcarsku...

Za sjećanje na svoje — za beogradsku sirotinju.

Gospodja Milica Aleksandra Simonovića, supruga pukovnika, poslala je sirotinjskom odjelenju opštine grada Beograda svoj prilog...

Dobrotvorne srečke glavne vojne gubernije.

Juče poslije podne je bilo izvlačenje srećaka u korist oslijepelih ratnika na bojnopolju...

Osiguranje na ratni zajam.

U car i kralj. prič. bolnici „Brčko“ upisano je dosada na putem osiguranja na ratni zajam...

Traži se radi prijema novčanik uputnica.

Gospodja Jelena Tomić, učiteljica, potrebno je da se javi gospodici Jeleni Davidovićevoj...

Traže se porodice.

Porodice Bogdana Velimirovića, zvaničnik uprave grada Beograda ili Milutina Markovića...

Marko B. Gjorgjević.

Prekjučer u jutro umro je a juče je sahranjen Marko B. Gjorgjević, tipograf. Preminuo je poslije dugog i teškog bolovanja...

Lijepo vrijeme.

U Beogradu imamo stalno lijepo dane sa žegom preko cijeloga dana. Noć su također divne i tople, objasne lijevom mjesječevim sjajem...

Pomrčina Mjeseca.

U srijedu 4. jula o. g. naveče moći ćemo promatrati lijep pojav posvemašnje pomrčine Mjeseca. Pomrčina će se ova moći promatrati u našim krajevima u svojoj cijelosti...

Izvjestaj prijavnog ureda.

Od 14. juna: prijavljeno 72, odjavljeno 46, preseljeno 33; u gostionicama prijavljeno 159, odjavljeno 118, ostalo u gostionicama prijavljenih stranaca 414.

Narodna privreda.

Šesti ratni zajam.

Koliko smo obavješteni postignut je dosada kod zvaničnih mjesta vojne glavne gubernije vrlo lijep uspjeh u potpisivanju na šesti ratni zajam...

zajam, omogućuje svakom, pa i najsromnijem, da se koristi prilikom i na taj se način pobrine i za svoju porodicu...

Mravi na voćkama.

Kad na voćkama ima mnogo mrava, onda je to siguran znak, da na drvetu ima vaši, čiji je sok poslastica za mrave...

Zvanične objave.

C. i k. okružno zapovjedništvo za grad Beograd.

Br. 11/1917.

OBJAVA.

U mjesecu januaru g. 1917. objavljen je bio cijeli postupak oko porezivanja poreznih objekata, koji podleže porezi te prava i dužnosti poreskih obveznika...

Porezi se podvrgavaju sva imanja u zemljištu, zgrade, kamata na glavnici i rentni dohoci, kao i sva zanimanja koja donose zaradu...

Svaki poreski obveznik ima pravo.

da pri pretresu o njegovoj porezi dodje pred komisiju.

Dotični, koji su poslije 1. februara 1917. dobili koncesiju za vršenje kakve radnje i nijesu svoju čistu zaradu prijavili poreskom odjelenju okružnog zapovjedništva za grad Beograd...

Zalba protiv iznosa poreze, koja bude razrezala komisija za razrez poreze, dopuštena je u slijedećim slučajevima:

- 1. Kada riješenje o razrezu poreza nije bilo jednoglasno i kada je komisij-ski utvrdjeni čisti dohodak veći od prijavljenog.
2. Kad je primijenjena netačna poreska stopa ili kada se pri obračunu poreskog iznosa podkraja grjeska.
Zalbe se imaju podnositi V. G. G. preko okružnog zapovjedništva za grad Beograd najdalje u roku od 8 dana i to ako je poreski obveznik bio prisutan pretresu, računajući od časa razrezivanja, inače od dana predaje poreske knjžice.
Podnošenje žalbe ne zadržava na platu poreza.
Rasprave komisija tražaje svaki dan od 8-12 sati prije podne.
Pojedine ulice dolaze na slijedeći način na red:

- Komisija br. 1.
18. juni: Mlatišumina, Trnska.
19. juni: Hadži Gjerina, Hadži Projanova, Kopaonicka, Smijanića.
20. juni: Resavska, Kočina.
21. juni: Beogradska.
22. juni: Vrtljaska.
23. juni: Avakumova, Nemačijina.
Komisija br. 2.
18. juni: Miletićeva, Vršacka, Rađenicka.
19. juni: Makedonska, Kočačeva.
20. juni: Princ Evgen, Jakšić, Budimska.
21. juna: Skender Begova, Visoki Stevan.
22. juni: Bačvanska, Pančićeva, Kofčanin, Avramova, Solunska, Bistrička.
23. juni: Despot Gjurgja, Močvarska, Jevrejska, Bitoljska do No. 25.
Komisija br. 3.
18. juni: Gračaničarska, Trn, Hadži Rulimova, Vinogradarska, Dečija.

- 19. juni: Hadži Milentijeva, Rudnička, Gjevgejlijska, Nebojša, Reonska.
20. juni: Laudanova.
21. juni: Petrolovska, Milišić, Novoskolska, Slavujaska 1, 2, 3, 4, Veljkova, Vojvode Zike.
22. juni: Budimska, Sveti Prohor, Gjurčić, Novo Pazarska, Slijepa prava i sokače.
23. juni: Poljska i poljska produženje, Nova, Gospodarski put, Podgorička, Sloboda, Starine Novaka, Poljska, Ivina, Kriva, Stražnja, Poštarska.
Daljni red će u pravo vrijeme biti objavljen u „Beogradskim Novinama“.

August Senoa: Branka.

(Nastavak.) 13 Dobričina me povede zbilja k toploj peći u uredsku sobu, a poslije izidje napolje. Onaj mrki činovnik šetao se amo tamo po sobi, gledao me postrance, zamrmrlja nešto kroz zube. Na sreću dodje za kratko vrijeme moj spasitelj. Željeznički sluga dovede seljaka pod kožuhom, koji rukom drži zaše bič, a u zubima kratki kamiš svoje zemljene lule. Lice seljaka nebijaše osobito prijatno, što više me je gledao nekako nepovjerljivim okom. Sluga pokazao prstom na me, a seljak se dotura k meni, „Ste vi ona frajljica, koja ide za učiteljicu?“

„Da, prijatelju! Jeste vi po mene došli?“

„Da, evo stoje kola,“ mahnu bičem prema vratima. „Gospodin načelnik, me po vas poslao.“

„Ajde brže, kume,“ reko mu, „da krenemo odatle, već je i onako kasno. Hoćemo li na objed stići u Jalševo?“

„Neznam,“ reče seljak slegnuv ramenima.

Kum izidje iz sobe, a ja pred stanicu, da vidim, kakva li će me kola ponijeti među brjegovu do mojega cilja. Tri puta prekrstih se, draga Hermino, pred mojom ekipažom. Na mnogo se govori, da velika gospoda nemare osobito za ljude školnike i literate, da im što više taj celh nije nimalo po čudi, to sam barem sto puta u Zagrebu čula. Nu mala jalševačka gospoda nisu u tom ni malo bolja od velike gospode zagrebačke. Jasan dokaz tomu bijahu kola, koja jalševački poglavari poslaše po mene. Prosta, ma najprostija seljačka kola, draga Hermino, bez pokrova, bez gunja samo sa nešto sijena, a pred kolima stajahu dvije mrsave raga. Ti se, znam, u duši smiješ, i veliš: „Pravo ti je nesrećo, nerekoš li ti, neidi u Jalševo, a ti si opet išla.“ Neka ti bude taj triumf, draga Hermino, mene ti čudni ponešto neprijazni prizori samo bockaju i obodavaju na veće junaštvo, na ustrajnu borbu. Ja ti sve to promatram nekim kritičkim okom, s nekom ironijom, jer osjećam, da mi je duša nad svim tim uzvišena i da ću napokon svladati. Trajalo je dosta dugo, dok se moj kočijaš povratio iz krčme, dok napunim i zapali lulu, dok namjesti gunje na konjima, dok stisnu moju prtljagu među svoje sijeno. Ja stajah mljetim, puna kršćanske strpljivosti, na pragu stanice te promatrah pokrajnu, ravnicu bez promjene, sred koje je stajao po šablonoj građena stanica, a podalje jedno od najkukavnijih sela na svijetu. Tu, mislim, nije lijepo, ni kad je sve bujno i zeleno. Popeh se sretno pomoću sluga na jalševačku ekipažu, pri čem je moj vriedni kočijaš posve mimo stajao, kad da se to i netiče njega; nu kad slugi stisnuh u ruku nekoliko desetica, nasmjehnu mi se lice kočijaševa tako miho i drago, da sam morala udariti u smijeh. Čini mi se, da je to prvi tračak simpatije za mene. Čovjek tjerao konje prema brdinama, koje nam se s daleka pokazivahu pod snježnim svojim pokrovom. Kukavni konjići letjeli tim bespućem, blatom i snijegom brže nego si misliti možeš, što meni nije po volji bilo. Sjediah na sanduku, i neimajući nikakova naslona zgurih se, što sam bolje mogla. Vjetar je brijao upravo mrsko, da mi je lice gorjelo kao od žeravice, a ruke i noge se kočile i ledile. Priznat čes, da takova polarna vožnja nemože nikako ugodna biti.

Neprogovorih ni riječi u toj nevolji, gdje mi se duša tresla kao kaplja na listu. Tješila i sokolila me misao, da je to zadnji teški put do mojega cilja. Zadjosmo u goru. Uska, kamena cesta vijuga se uzbrdice uz neveliku rijeku, kojoj izderana obala siže gdje gdje do sred puta. Na jednoj strani dakle voda dosta duboka, gdje gdje ledom i snijegom pokrta, na drugoj strani visoke okomite brdine; tu dakako nema govora od lagodnosti i udobnosti. Seljačka lomna kola teturala amo tamo kao pijana koka, čas je bilo, da će se prebaciti u rijeku, čas da će tresnuti o stijenu brdine. Ne jedan put izvinu se mojim usnama od prepatit krič, kako sam pelivanila među životom i smrti. Ta se prepatit nije samoga kočijaša ni malo dojmila; pogleda me ispod oka i nasmjehnu se ispod brka. Ravnodušnost njegova uzjari me do kraja te se ljudski otretnuh na njega, neka gleda preda se, jer bi mu moglo žao biti, ako me prevale ili baci u rijeku.

„Ah! Nebože se, frajljice!“ pucnu ravnodušni kočijaš jezikom, „od mene vi toga doživjeti nećete. Išo sam ja i sto puta po gorem vremenu po ovom putu, pak nije bilo nikom ništa. Vi niste naučeni na to, vi ste varoško dijete.“

„Ali za Boga miloga, čovječe,“ reko mu, „tā to je strašan put, ovuda kao da se čovjek vozi u pakao. Zar tu nitko putove nepopravlja, zar se općina nebrine za ništa?“

Pri riječi „općina“ pojavio se na kočijaševa licu „neizmerno“ ironičan posmjeh, čemu se nemalo začudih.

(Nastaviće se.)

Posljednje brzojavne vijesti.

Izvjestaj njemačkog vojnog vodstva.

Kb. Berlin, 15. juna.

Zapadno bojište.

Front prijestolonasljednika Rupprechta bavarskog: U Flandriji je neprijatelj poslije srazmjerno mimoga dana u 8 sati u 30 minuta u večer otvorio jaku buhbaršku vatru, kojoj su na cijelom frontu slijedili engleski napadaji. Oni su potisnuli naša sigurnosna odjelenja, koja su između Hullebeke-a, Douvegrunda-a i jugoistočno od Warnetona sa velikim uspjehom sve od 10. maja prikrivali naše prave borbene položaje pred engleskim izvidničkim odjelenjima. Sjeverno od bojišta sve do mora bila je borbena djelatnost vrlo neznatna. Prepodom zarobila je jedna naša donjo-rheinska izvidnica na Yerskom kanalu belgijsku stražu od 25 ljudi.

Na artoiskom frontu navalili su Englezi poslije velike vatre ujutro na naše položaje istočno od Monchya. Oni su mjestimice provalili u naše položaje, ali su odmah izbačeni od naših pričuv. Jedan rov zapadno od Bois de Sart još je u neprijateljskim rukama. U večer su napali nekoliko engleskih bataljuna istočno od Loosa. I ovdje je održan naš položaj jakim protiv napadom.

Front njemačkog prijestolonasljednika.

Na Chemin des Dames oživila je topnička borba uz obje strane drumu Leon-Soissons i na „Winterbergu“. Naše napadne čete dovele su iz francuskih rovova sjevero-istočno od Braya-a, zapadno od Souppeske nizine i na istočnoj obali rijeke Maase zarobljenike i plijen.

Front vojvode Albrechta württembergškog.

Nema većih borbi.

Istočno bojište.

Zivahna topnička djelatnost kod Smorgona, zapadno od Lucka i na pruzi, koja vodi od Zloczowa i Haličca za Tarnopol.

Na mačedonskom bojištu je položaj nepromijenjen.

Prvi zapovjednik glavnog stana pl. Ludendorff.

Riješenje ugarske krize.

Kb. Budimpešta, 15. juna.

Ugarska brzojavna korespondencija javlja, da je Njegovo Veličanstvo imenovalo odstupajućeg ugarskog premjera grofa Tiszu pukovnikom izvan službe, a novog ministra predsjednika grofa Esterhazy-a konjaničkim kapetanom u pričuvu.

Kb. Budimpešta, 15. juna.

Službeni list donosi Previšnje ručno pismo, upravljeno na odstupajućeg ministra predsjednika grofa Tiszu, u kojem mu se za njegovo savjesno službovanje u najtežim prilikama izriče toplja zahvalnost i priznanje. — Iza toga donosi službeni list pojedina visoka odlikovanja, kojima su podareni odstupajuću ministri, kao i imenovanje nove vlade. Njegovo Veličanstvo otputovalo je iz Budimpešte u 6 sati na večer. Na putu do stanice sakupila se neizmerna masa svijeta, koja je vladara pozdravljala sa usklicima: „Živio kralj!“ „Živilo opšte pravo glasa!“

Odlikovanje načelnika glavnog stožera austro-ugarske vojske.

Kb. Beč, 15. juna.

Njegovo Veličanstvo imenovalo je načelnika glavnog stožera, generala pješništva baruna Arza, koji sutra slavi svoj rođeni dan, tim povodom vlasnikom 23. poljsko-lovačkog bataljuna. Ovo je visoko odlikovanje načelnika glavnog stožera interesantno i stoga, što je spomenuti poljsko-lovački bataljun, koji je stacioniran u Maros-Vasarhely-u, prvi od poljsko-lovačkih bataljuna, koji dobiva svoga vlasnika.

CIJENE OGLASIMA:

Osmiina jednog milimetarskog retka (42 mm široko staje 10 helera
Pripisano: Petina jednog milimetar. retka (70 mm široko) staje 40 helera
Bilješke: Petina jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje Kruna 4
Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.


MALI OGLASI

Primaju se: Knez Mihajlova ul. 38.

CIJENE OGLASIMA:

Osmiina jednog milimetarskog retka (42 mm široko) staje 10 helera
Pripisano: Petina jednog milimetar. retka (70 mm široko) staje 40 helera
Bilješke: Petina jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje Kruna 4
Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.

Jekarska pomoć. Dentista F. B. Brill - Beograd. Makedonska ul. 5. (do Pošte), Amerik. Specialista



Zube vještacke u zlatu i u kancuku samo se u moje Ate- lju izrađuje po najboljem ori- ginalnom americkom siste- mu. Primam od 8-12 i 2-6. 823-1

Kupovine i prodaje

TRAZI SE jedna dobro očuvana šiva- ča mašina. Ponude Julki Jelkić, Pivarska ulica 48, Beograd 31397-2

TEGLICE OD POMADE

kupuje i plaća 20 filira kom- ad (sa zaklopcem) Apo- teka Dimitrija K. Nikolici, Bitolska ulica 2. 31357-2

DOBROVOLJNA LICITACIJA

Pošto nam nije uspelo, da prodamo u cijelosti tre- perariju i salon, to objavljujemo pošt. publici, da čemo u subotu 16. ov. mje- seca u 3 sata po podne prodavati putem licitacije pojedine komade uz najni- zu cijenu. Isto tako i neke zaostale knjige, note, sli- ke, zavjese, lustere i t. d. Za što veći posjet molim porodica Bingulac, Zmaj od Noćaja 7. 31426-2

JEFTINO SE PRODAJE

otputovanja radi: 1 kana- pe, 2 fotelja, 1 šivača ma- šina, stol, šnajderske lut- ke itd. Uputiti kod V. Mi- linkovića, Kralja Milana uli- ca 48 u dvorištu. 31429-2

Okasion ZENSKIH SEŠIRA.

Počev od 10.- K na vl- še. Najbogatiji izbor ukra- sa. Novi modni salon (dvo- rište) Sime Lazarevića, Kralja Milana 120. 31463-2

Trgovcima.

Ostatak bakalske i farbarske robe - 2 domaće šivače maš- ine i 2 šivače mašine za obu- care prodaje jeftino. S. Laza- rević, Kralja Milana 120. 31464-2

Namještenja.

MAŠINISTA za „Nafta“ motor (Bolin- der) potreban je. Pismene ponude sa preporukom upravi akcionarskog dru- štva Mataruške Banje u Kraljevu. 31415-3

MAŠINSKE ŠLOSERE I RADNICE

traži fabrika cigareta u Smederevu za pakovanje cigareta. Javiti se: Lo- mina ulica 15, prije podne između 8 do 10 sati. 31427-3

TRAZI SE

dečko-učenik, star do 15 god., iz dobre kuće, sa mjesecnom platom. Stupiti može odmah. Amerikanski kralj dijamanata, Knez Mihajlova 9. 31452-3

Jedna vrijedna ženska traži se za posluživanje.

Plata prema pogodbi. Uputiti u radnji g. Janjca, Kralja Mi- lana ulicab broj 16 (Terazije). Stupiti može odmah. 31445-3

Razno.

Policijsko pseto, kudrave dlake, Ascedalerrier, star 9 mjeseci, miški, žute glave i nogu, crnih ledja, od- beglo je. Nalazak će dobiti 30 kruna kod Abschmitt II. Gruppe I. (Mannstr Rakovica). 31465-5

KORESPONDENCIJA.

Jovanu Premoviću, Ze- neva. - Molim, pošaljite ovaj oglas Dimitriju Jevti- ću, maturantu, Nizza. - Dragi Dišo! Javljam ti po- nas sve užasnu vijest, da je naš dobar tata umro. Ja- vi ovo svima našima. Os- tall smo svi zdravi. Voll- mo vas sve. Tvoja sestra Saveta Milojević, Vel. Pla- na. 31375-8

Dragicu Soldatoviću, Ze- neva. - Molim vas dostavi- te moje zetu Jovanu Perčeviću, da je naša mila i draga Kosa preminula maja mjeseca. Ranije sam se javljala preko vas dva puta oglasom, kao i kartama, ali odgovora ne dobih. Pozdrav Darinka Panić, Loznica. 31377-8

Obrodu Nikodijeviću, Ze- neva. - Molim vas, gosp. Obrade, javite moje mi- zu Stevanu Radojkoviću, da smo živi i zdravi. Tvo- je fotografije dobih. Poz- dravi Radoja i Tihomira i kaži neka pošalju slike. Radoja pozdravlja otac i majka i familija Radojeva. Novac nemoj da šalješ, ni- je potrebno. Sad primi poz- drav od Spase i njene djece, od majke i njene komšije i tvoje familije. Pozdrav gospodinu Obradu i Karantimiju Milovan- Stankić. Pozdravlja Indja Radojković, Mladenovac. 31379-8

Jovanu Premoviću, Ze- neva. - Marko Raković iz Brestovika, sreza gro- čanskog vojnika 4. odjelje- nja proljant kolone sumar- dijske divizije, 2. poziva od kako je otišao tamo ne javlja se. Molim vas pro- nadajte ga i mene izvjesti- te. Javite mi, da smo svi živi i zdravi i pozdravlja- mo ga. Marija Raković, majka iz Brestovika, srez gročanski, Beograd. 31398-8

Mici Popović, Boljevac. - Mikić ne htjede ponijeti paket. Paket poslali preko Vukodivkovića iz Paraćina. Nadji tko će ti donijeti. Nikola poslao novac na mene, ali još ne dobih. Pozdrav Dara Gjukić, Sme- derevo. 31402-8

Jovanu Premoviću, Ze- neva. - Molim vas izvjes- tite se za moza sina Di- mitrija T. Buričića, konja- nika 6. eskadrona, 2. po- zivja, 8. puka dunavske di- vizije, da li je živ i zdrav; njegovi su ukučani svi ži- vi i zdravi i brinu za nje- ga što se ne javlja. Moli za izvještaj preko „Beo- gradskih Novina“. Todor Buričić iz Vlačkog Dola (Požarevački). 31403-8

Jovanu Premoviću, Ze- neva. - Molim izvjestite se za moje sinove: Vasi- lja A. Stevića, 3. eskadron, 4. konjički puk i Milosava A. Stevića, telefonist pri- staba, 3. bataljon, 8. puk, dunavske divizije, da li su živi i zdravi; njihovi su ukučani svi živi i zdravi i veoma brinu za njih što se ne javljaju. Moli za izvještaj preko „Beograd. Novina“. Persa A. Stević iz Vlačkog Dola (Požarevački). 31404-8

Jovanu Premoviću, Ze- neva. - Molim dostavite Joci Selicu. - Branku La- zicu, činovniku ministar- stva finansije i Stevi Mr- dakoviću, učitelju, Zeneva. Blagodariam na poslatom novcu, koji sam u 3 upu- nice dobila od Branka La- zića i po 2 od Joce Selici i Steve Mrdakovića. Bo- lesna sam od zapalenja i u postelji mjesec i po dana. Zato vas molim pošaljite što više novaca, da bi se mogla liječiti. Zorka Selić, učiteljica iz Velikog Gra- dišta, sada stan Kralja Mi- lana 105, Beograd. 31423-8

Milorad Jevremović, ba- kračar iz sela Brančića, srez Rudnik, okrug G. Mi- lanovac, traži svoga sina od 10 godina, kojega je iz- gubio u bježanju u Novom Pazaru 1915. godine. Moli se svaki, tko bude znao što o njemu, da izvoli iz- vjestiti preko Ljube Krč- marevića, predsjednika opštine Brančićke, srez Kačerski, okrug G. Mi- lanovac. 31410-6

Jovanu Premoviću, Ze- neva. - Molim izvjestite me ovim putem, jesu li živi i zdravi: Milan P. Ne- deljković, komandirja pri- staba, broj poste 76; Bo- židar Nedeljković, konja- nik i Čedomir Nedeljković, 10. pješački puk, svi iz Gukoša (Ljiga); Blagoje Ilić iz sela Brančića u ar- tiljeriji (brat je Radosav kod kuće); Milenko Ilić iz sela Brančića, 3. po- ziv; 3. četa, 3. bataljon, 10. pješ. puk šumadijske divizije; Živorad Ivanković iz sela Brančića, broj poste 801; Svetislav Mi- lenković iz sela Brančića, municione kolone, 3. odje- lenje, 1. poziv drinske di- vizije; Milorad Pantelić u artiljeriji 9. baterije, 4. puka, Tanaska Rajica iz sela Gukoša (Ljiga); Pavle Sajlić iz Gukoša (Ljig) 3. četa, 3. bataljon, 10. pje- šadijski puk, 1. poziv šu- madijske divizije; Milorad Živković iz Brančića, mi- traljskog odjeljenja šumadi- jska divizija, 10. puk; Sve- tozara Lazića iz Brančića, 4. četa, 3. bataljon, 11. pje- šadijski puk kadrovski; Svetozara Tomića, konja- nik iz D. Banjana; Ljubin- ka D. Sajlića iz Dića, po- sljednji regrut iz 1896. go- dine. Sve njih izvjestite, da su kod njihovih kuća svi živi i zdravi. Unaprijed ostajem blagodarlan Ljuba J. Krčmareviću, predsjed- niku opštine brančićke, Gukoši Ljig, srez kačerski (Rudnik), okrug rudnički, Gornji Milanovac. 31411-8

Stevi Admoviću, Ze- neva. - Molim vas da pora- dite gdje treba, da mi se pošalje invalida moza po- kojnog muža Mihajla Br- kića, koju ne primam od oktobra mjeseca 1915. go- dine. Broj mogega rješjenja je 28928. Živana M. Brkića iz Crocke, broj kuće 61. 31413-8

Jovanu Premoviću, Ze- neva, za Gjurđa Gjurgje- vića, poruč. bivšem adju- tantu 8. pukov. okružne ko- mande. - Gjurjo po raz- gledu oglasa pošalj mi no- vaca, jer sam u velikoj oskudici. Sjedm u Cerov- cu i sjediću, dok ne dobi- jem odgovora i novaca. U protivnom ako ne dobljem novaca idem natrag kući, pošto mi je nemoguće osta- ti dalje zbog materijalnog sredstva. Novac pošalj preko Dragomira R. Uro- ševića, trgovca, Palanka. Pozdrav tvoja supruga Živka Gjurgjević i kćerka Cveta, Cerovac. 31414-8

Jeleni Todorović, učite- lji, Bačevci. - Novac za vas došao je preko mene, javite se sa opštinskim uvjerenjem kako bih vam novac mogla poslati ill vam dati. Pozdravlja vas Nadežda V. Matića, knji- žara, Valjevo. 31416-8

Jovanu Premoviću, Ze- neva. - Dolje imenovani mole vas za izvještaj o svojim: Milica Milovanović iz Čačka, moli za iz- vještaj o svome mužu Pe- rišu Milovanoviću, obvezni- ku 11. dopunskog puka, 3. pozivja i sina Miodraga Mi- lovanovića, pripravnika vojno-tehničke soferske škole vrhovne komande. Darinka Milovanović iz V- če, srez dragačevski za brata Vučića Obrenića, ob- veznika 4. čete, 4. bataljo- na, 2. prekobrojnog puka kadrovskog i djevera Mi- lutina Milovanovića, ob- veznika 1. čete, 4. bataljo- na, 10. puka, 1. pozivja. R. 795

Stevi Admoviću, Ze- neva. Desanka Vladimira Po- povića, biv. trgovca iz Čačka, moli, da joj se pošalje invalidska pomoć, jer je u oskudici, pošto je iz- radnje od strane ortaka isključena. Muž joj bio ob- veznik 1. čete, 2. bataljo- na, 10. puka, 2. pozivja. Poginuo 1914. god. R. 796

Jovanu Premoviću, Ze- neva. - Molim da dostavi- ovaj oglas Srečkoviću, direktoru akcionarske klanice, da je moj muž Miodrag Marković, činov- nik klanice umro. Ja se nalazim u bijedi bez sred- stava za život, s toga vas najpokornije molim, da mi pošaljete novac. Poštuje vas Živka M. Markovića, Takovska 46, Beograd. 31405-8

Stevi Admoviću, Ze- neva. - Učtivo vas molim, da me izvjestite, da li su živi i zdravi: Pera Mi- losavljević, redov posljednje odbrane pri vojnoj stanici iz Beograda i Svetozar Vasić, redov 7. puka, 2. pozivja pri municionoj kol- oni. Mi smo svi dobro, a oni odmah neka se javi. Cana Milosavljević, Senj- ska ulica br. 17, Beograd. 31412-8

Jovanu Premoviću, Ze- neva. - Molim, da me iz- vjestite za Nikolu Sačca iz podoficirske škole, djačka četa iz Beograda za koje- ga neznam od 1915. go- dine, da mi prati novčanu pomoć, jer sam u velikoj oskudici. Mama je u veli- koj brizi za njega, brat je zdrav i u školu, tata je bio ranjen 1915. godine, sad je zdrav. Da se javi njegovoj mami Zor- ki Ignjatović, Laudano- va ulica broj 65, Beograd. 31417-8

Jovanu Premoviću, Ze- neva. - Molim vas za ob- javještenje o adresi Bo- židara Nikolici, studenta veterinaru iz Kragujevca, koji je bio prije u stalnoj veterinarskoj bolnici u Kragujevcu, a poslije u Dobričevu. Jela Urošević, Vidinska ulica br. 15, Beo- grad. 31418-8

Acil Marinkoviću, Hotel „Metropol“, Lausanne. - Ja sam vam javila za sve pošiljke da sam primila, do sada svega sedam. Va- ma velika blagodarnost i svima vašima i mojima pozdrav. Milova S. Gvoz- dić, Resavska ulica 54, Beograd. 31422-8

Mih. II. Ristić - Čačak

Jovanu Premoviću, Ze- neva. - Molim izvjestite me vas za izvještaj o svojim: Milica Milovanović iz Čačka, moli za iz- vještaj o svome mužu Pe- rišu Milovanoviću, obvezni- ku 11. dopunskog puka, 3. pozivja i sina Miodraga Mi- lovanovića, pripravnika vojno-tehničke soferske škole vrhovne komande. Darinka Milovanović iz V- če, srez dragačevski za brata Vučića Obrenića, ob- veznika 4. čete, 4. bataljo- na, 2. prekobrojnog puka kadrovskog i djevera Mi- lutina Milovanovića, ob- veznika 1. čete, 4. bataljo- na, 10. puka, 1. pozivja. R. 795

Stevi Admoviću, Ze- neva. Desanka Vladimira Po- povića, biv. trgovca iz Čačka, moli, da joj se pošalje invalidska pomoć, jer je u oskudici, pošto je iz- radnje od strane ortaka isključena. Muž joj bio ob- veznik 1. čete, 2. bataljo- na, 10. puka, 2. pozivja. Poginuo 1914. god. R. 796

Sud c. i kr. zapovjedništva mosne brane i grada Beograda, građansko odjeljenje.

№ 2198/2-1917.

Objava.

Iz posjeda beogradske fabrike šećera njemačkog Indu- strijskog društva A. D. u Regensburgu izgubljen su pri zauzeću Beograda od savezničkih trupa iz jedne silom otvorene kase navodno slijedeći vrijednosni papiri: 4 komada 4. srpske rente od 1898. u nominalnoj vrijednosti svaka po 5000 din. sa ku- ponima od 1.18. oktobra 1914. i numerama 1. 667.205-667.214, 2. 681.855-681.864, 3. 679.565-679.574, 4. 685.825-685.834. Dalje 2 komada blankoakcepta firme Skullić i Magazinović, Šabac na D. 10.000- izdatih na 12. aprila 1914. po st. za 12. juli 1914. D. 7.932-65 izdatih na 12. aprila 1914. po st. za 12. juli 1914. i dva blankoakcepta Todor Jovanovića, Šabac, na D. 10.000- izdatih na 28. maja 1914. po st. za 28. av- gusta 1914. D. 9.610-55 izdatih na 14. maja 1914. po st. za 14. sep- tembra 1914.

- Tekst akcepta je glasio: 1. „U Šapcu, 12. aprila 1914. god. Dinara 10.000 u srebru. Za 12. juli 1914. godine platite za ovu prvu menicu po naredbi našoj sopstvenoj sumu od Dinara Deset hiljada u srebru vrednost primljeno u robu i stavite istu u račun po izvešču. Gosp. Skullić i Magazinović, trg. iz Šapca. Plaćanje u Beogradu“. 2. „U Šapcu, 12. aprila 1914. god. Dinara 7.932-65 u srebru. Za 12. juli 1914. godine platite za ovu prvu menicu po naredbi našoj sopstvenoj sumu od Dinara Sedam hiljada devet stotina dvadeset i tri i 65/100 u srebru vrednost primljeno u robu i stavite istu u račun po izvešču. Gosp. Skullić i Magazinović, trg. iz Šapca. Plaćanje u Beogradu“. 3. „U Šapcu, 28. maja 1914. god. Dinara 10.000 u srebru. Za 28. avgust 1914. god. platite za ovu prvu menicu po naredbi našoj sopstvenoj sumu od Dinara Deset hiljada u srebru vrednost primljena u robu i stavite istu u račun po izvešču. Gosp. Todoru Jovanoviću, trg. iz Šapca. Plaćanje u Beogradu“. 4. „U Šapcu, 14. juna 1914. god. Dinara 9.610-55 u srebru. Za 14. septembar 1914. god. platite za ovu prvu menicu po naredbi našoj sopstvenoj sumu od Dinara Devet hiljada šest stotina deset i 55/100 u srebru vrednost primljeno u robu i stavite istu u račun po izveščaju. Gosp. Todoru Jovanoviću, trg. iz Šapca. Plaćanje u Beogradu“. Na osnovu § 204. srp. Z. Gradj. P. pristupa se amorti- zovanju, pa se poziva svaki onaj, koji bi u rukama koji od ovih vrijednosnih papira imao, da ga u roku od 101 dana preda ovome sudu, pošto će se u protivnom gore navedene hartije proglasiti za nevažeće. Beograd, 24. maja 1917. Dr. Boros, s. r. sudac.

Za tačnost: Desider Radukics, sudski kancelista. Sud c. i kr. zapovjedništva mosne brane i grada Beograda, građansko odjeljenje. 31351



ZA DJECU. Dresine, velospedi i sport kolica izrađuje i elektro- mehanika radionica M. MARKOVIĆ, Kralj Milanova 8 (Terazije) u dvorištu. 31258

Natalija V. Živkovička Balkanska ulica 42. Ima na prodaju veću ko- ličinu voštanih svijeća, po naj- povoljnijoj cijeni, na veću i manju količinu. 31421

Živko Kuzmanović, rentijer sa dje- com, davače svojoj dobroj i nezaboravljenoj snpruzi Jeleni polu-godišnji pomen u ponedjeljak 18. ov. mjeseca u 10 sati prije podne u crkvi sve- toga Nikole na Novom groblju. Beograd, Kolarčeva ulica 9. 31461

Danica Gj. Kurtović su- pruga, Kosta i Laza P. Kur- tović braća, Paja Kurtović sinovac, izvještavaju, da je njihov dobar, plemeniti i nježni Gjorgje P. Kurtović rentijer i narodni poslanik preminuo 1. maja po star- om u Nizzi 1917. godine. Beograd. Bitolska ulica 69. 31389

Duboko ožalošćena porodica Sterić izvještava svoje srodnike, prijatelje i poznanike, da je njihov mil i nikad neprežaljivi Stoiliko Sterić trgovac, preminuo poslije dugog i teškog bolovanja 21. maja u svojoj 60. godini. U ovoj našoj velikoj tuzi nemožemo propustiti, a da ne izjavimo blagodarost pokojnikovim i našim prijateljima, koji ga za vrijeme bolesti oblažahu i ne požalše truda, da ga do vječne kuće isprate. Smederevo, 24. maja 1917. 31387

Javljam ožalošćenima i prijateljima, da ćemo u subotu 16. juna davati 40-dnevni parastos na Novom groblju 34 parcela Dr. Boros, s. r. sudac.

Vukosavi (Vuki) Milicevoj bivšoj činovnici ministarstva privrede. Kralja Aleksandra ulica br. 44. Beograd, juna 1917. Vječito ožalošćena porodica: otac: Lazar Milić; braća: Zivojin, Borislav; sestre: Mi- lica i Jelena; tetka: Katarina i ostala rodbina. 31492

Našem milom i nezaboravljenom Cvetku Karabiberoviću konjičkom majoru davaćemo godišnji pomen, u srijedu 20. ov. mjeseca u 10 sati prije podne u crkvi sve- toga Nikole na novom groblju. Beograd, 12. juna 1917. Daničićeva br. 26. Ožalošćeni: supruga: Anđja; sestra: Zorka; braća: Mića, Žarko; zet: Mloš Vasić, general. 31433

Do dna duše uciviljena Katarina U. Blagojević sa porodicom izvještava sa prevellkim bolom sve po- znanike, da će u ponedjeljak 18. ov. mjeseca da- vati u Vaznesenskoj crkvi u 10 sati prije podne go- dišnji pomen svome premlom drugu i plemenitom i dragom ocu Urošu Blagojeviću učitelju, predsjedniku Užiteljskog Udruženja a prezano izgubljenom, mnogovoljenom i nježnom sinu i bratu Borivoju U. Blagojeviću čiu. ministarstva finansije kome je bilo sudjeno da umre daleko od svoje kuće i porodice, polugodišnji pomen, i moli ih, da pris- tustvuju ovom pomenu. Beograd, juna 1917. Vojvode Milentka 41. 31435

Jovan Premović Zeneva, Case 3545 MB.

dostavlja: Rajko Simić, secr. načel. moll prijate- lje, da ka izvjestite o bratu Ljubomiru Simiću, pješ. pukovniku penz. koji je živeo u Leskovcu, a po saznanju povlačio se do Prištine. Mladenu Krstiću, Stapar, Valj. Kame- nica. Izvjesti moju ženu Amaliju, da sam zdrav i tvoj sin Milan, koji je u kadru. Pomogni je u svemu što zatraži, a ja ću činiti ovdje Milanu. Iz ranijih karata ona je doznala, da sam u bolnici, sad sam dobro i na putu ozdravljenja. Neka se Amalija javi. Milorad Zeljić, kapet. Voji ženi Vojina Mladenovića, peče- njara, Beograd. Javljah se, ne odgovori- ste. Zdrav sam. Pišite kako ste. Po- zdravlja sve Vojin. Vukašin Vičić, iz Drlača, srez azbu- kovački, javlja svom ocu Vasilju Vičiću, da je sa Ivanom zdrav, želi da mu se javi preko Crv. Krsta. Krsta Jokić, iz Kačera, užički, molj Ciru Jokića iz Užica, da ga izvjesti preko Crv. Krsta za majku, Mića i Anku Sma- čića sa Ružom.

Veliki Dr. Stojadinovića, Vrnjci. Javi odmah kako si sa zdravljem ti i Biki, brinemo, želiš li da dodješ kod nas, javi ako hoćeš da vidimo za dozvolu, koja treba dugo. Ako ti nećeš, hoćeš Biki da pošleš. Novac poslat oktobra, decembra, februara i marta iz Atine u dva maha. Relja poslao preko 1000 fr. Šalje redovno svoju cijelu platu. Javi da li primaš i ko- liko si primila. Pozdrav od svih nas. Svi zdravi, ne brini. Milica J. Markovića. Darinki Popović, Niš, Episkopska 61. Sa Ackom zdrav. Kako si sa djetcom. Miša. Života Miletić izvještava svoje u Ra- došinu, okr. moravski, da je zdrav. Sa njim su Stojan, Ljuba Miladinović, Belja i Vojislav Milanović, Toza Pantin, Bogić, Dragić, Obren, Milosav i Krsta Jovini, Živko Milln, Kamenče, Života Stajin, Mi- lisav Mlđin, Boško kum, Kamenče Na- stasov, Coka, Stojan Umčev, Krstivoje i Milija Tasini, Stanisav Nastasov, Millć Ve- lisavljević, Tola Rajkov, Millć Blmin i Mikalo Mućin. Petar A. Kunović pita svoju mater Darinku P. Petrović, Kraljevo, da li je primila novac dva puta. Petar A. Kunović izvještava gdjicu Canu Gvozdićevu, Resavska 54, Beograd, da su brat i snaha zdravi.

Milija Dudić iz Čuprije, izvještava oca, da je zdrav. Zdravi su Nikola Dudić, Gvozden, Dobrosav i Milija Pakić, Stojan Milovanović, Dušan Mitkić, pobratim Milovan Mojsilović i kum Jova Kostić. Svi pitaju za svoje u Čupriji i traže da im se piše. Mici I. Jakovljević, Beograd. Draga mama, primili tvoju kartu. Svi smo oža- lošćeni zbog jednog Omilja. Ja sam kod Žike, svi zdravi. Ljubiša ti se javlja, zdrav je. Sa nama je uvijek, a tako i Mališa, Lepa i Iva. Mnogo pozdrava od svih, De- sanka. Persidi Nikole Stojkovića, Šabac. Sli- ku i karte tvoje i Sofijine primih. Naši ovdje svi zdravi. Juli se sad šalje novac stalno. Bosi Bore Antonića javi, da je Bora zdrav. Javljah se na razne adrese. Tebi, djeci i svima pozdrav, Nikola. Iliji Belosaviću, Požarevac. Poštovan! i dragi oče! Prije nekoliko dana vidjela sam Boru i Svetu, zdravi su. Sa Belim i prijišnjim Svetom dopisujem se, zdravi su. Kako ste vi i svi naši. Javljah se češće. Sve naše pozdravlja i vole, a vama ljubii ruke vaša snaja Dragica. Orfyi Beli, Smederevo. Mili mojli Dobila sam Joletovu kartu preko gdje Ruža Popović. To je prva karta od vas.

Sretni smo kad ste svi zdravi. Javite, gdje je Dara sa djetcom i kako su. Molim, sa- ljite joj novac. Kako ste svi. Čiji je Veljko vojnik. Šta je sa apotekom. Moj Sveta i ja zdravi. Sve naše pozdravlja i voli, a mami i ocu ljubi ruke vaša kei Dragica. Rajko Simić, secr. iz Užice, izvještava svoga prijatelja Paju Ljubisavljevića, apotekara iz Užice, da je sa Nemanjom zdrav. Moli za izvještaj o svome bratu Ljubomiru, pukov. u penz., koji je po do- znanju išao do Prištine i tamo ostao. Kosj Živković, Požarevac. Miša moja Koso i drago Milče. Zdrav sam. Vaše karte primam. Radujem se, što si moju čestitku primila. Čestitao sam slavu preko B. N. Jeli o slavi Milče zastupao fatu. Pošiljku od decembra preko Rade rekla- mirao sam. Poslao sam preko Rade u decembru i februaru preko tetke Mice, u januaru i martu preko Boška. Sve su ove pošiljke od tri stotine u. zl. Naši ovamo zdravi. Ja uskoro idem tamo gdje je mama. Nada nek se ne boji za Dragu- tina. Tebe i Milče voli i želi Živko. Persi S. Marićević, Niš, Jagodin-mala. Stevan Marićević javlja da je zdrav. Pošta 315. Cveti Vučka Spasića, žand. naredni- ka, Priština. Vaš muž zdrav u velikoj brizi za vama i djetcom. Moli, da mu se odmah javite. Premović. Gdji Darinki Dimitrijević, za Agnicu Svet. Jankovića, Leskovac. Svetolik Jan- ković, saobr. činovnik javlja, da je zdrav. Novac poslao oko 1400 kruna. Nema iz- vještaja o prijemu. Novac će slati u bu- duće preko oca u Kragujevcu. Da uzima po 200 leva, od radnje kum Alekse To- mića, on daje Aleksi ovamo; od Jovana Stojanovića-Groročanin po 100 leva, on daje njegovom sinu Peri. Neka javi o sebi i djetetu. Gdji Stanki Božidara Jankovića, Vr- njačka Banja. Kartu tvoju primio. Preko Čede Čovića poslao sam ti devet puta no- vaca. Novac Čedi slao telegrafski. On je primio, imam njegove potpise, ali ti do 29. januara nije dao po tvojoj karti. Pišo sam mu. U buduću šaljem svakog prvog preko g. Veljkovića. Dobra i ja zdravi. Pišem svaki dan. Primaš li karte. Tebe i djetcu grh vaš Božidar. Čedomiru Čovću, adv. Kruševac. Za moju Stanku preko tebe poslaj više no- vaca, nego si joj dao. Pitam te ovim pu- tem, zašto sav novac nisi poslao onome, kome je i upućen? Božidar. (Nastavit će se.)